

**OPŠTI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA SINTETIČKE UREĐAJE ZA
OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA LETENJA**

POGLAVLJE 1 – Nadzorni sintetički uređaji za osposobljavanje kontrolora letenja

Dio I – Opšte

(1) Sintetički uređaj za osposobljavanje kontrolora letenja (u daljem tekstu: simulator), mora da:

- 1) omogući sprovođenje osposobljavanja kontrolora letenja za odgovarajuće ovlašćenje, dodatno i posebno ovlašćenje,
- 2) omogući istovremeno osposobljavanje kontrolora letenja i pomoćnog/planerskog kontrolora letenja,
- 3) omogući izradu i evaluaciju nove strukture vazdušnog prostora i procedura,
- 4) ima operativni sistem prikaza (Operational Display System – ODS) približniji (vjerniji) odgovarajućim komponentama glavnog sistema za pružanje usluge u vazdušnom saobraćaju za osposobljavanje,
- 5) obezbijedi da prateća oprema i softverski alati omoguće samostalan rad kontrolora letenja tokom osposobljavanja,
- 6) obezbijedi da način rada susjednih ATC jedinica i simuliranih vazduhoplova, koliko je moguće, vjerno prikaže realnost sa operativnog stanovišta kontrolora letenja,
- 7) omogući unos tekućih promjena ATM sistema, kao i promjena u sporazumima sa susjednim ATC jedinicama,
- 8) bude projektovan i korišćen u samostalnom okruženju, fizički odvojenom od uređaja za živi saobraćaj,
- 9) obuhvata dovoljan broj kontrolorskih radnih pozicija (izvršnih, planerskih i pomoćnih) za polaznike osposobljavanja i dovoljan broj pseudo-pilotskih radnih pozicija,
- 10) obuhvata dovoljan broj radnih pozicija za podršku za interne i eksterne funkcije podrške i funkciju supervizora/glavnog instruktora.

(2) Za sprovođenje pripremnog osposobljavanja (Pre-OJT) i kontinuiranog osposobljavanja, simulator mora da bude identičan glavnom sistemu za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, uključujući opremu koja se koristi tokom osposobljavanja i odgovarajuće komunikacione i kompjuterske sisteme.

Dio II – Operativni zahtjevi

(1) U cilju ispunjavanja operativnih zahtjeva simulator mora da omogući:

- 1) pripreme i izmjene strukture vazdušnog prostora,
- 2) izradu cjelokupnih geografskih mapa,
- 3) podatke o odgovarajućim tipovima vazduhoplova i karakteristike performansi,
- 4) prikaz profila leta,
- 5) prikaz meteoroloških podataka,
- 6) konfiguraciju nadzornih pozicija,
- 7) konfiguraciju ATC jedinica.

(2) Simulator mora da podrži unos definisanih vježbi.

(3) Pored zahtjeva iz tačke 2 ovog dijela, simulator mora da ima funkciju za unos podataka za vazduhoplove u letu, meteoroloških podataka i podataka konfiguracije, koji moraju biti logički definisani prema identifikatoru pojedinačne vježbe.

(4) Simulator mora da obezbijedi da se pripremljena vježba dopunjava sa izmjenama.

Dio III – Priprema vježbe

(1) U cilju pripreme odgovarajuće vježbe, simulator mora da obezbjedi:

- 1) unos podataka o letu i podataka o situaciji, logički grupisanih prema identifikatoru vježbe,
- 2) unos snimljenih podataka o letu,
- 3) ažuriranje već postojeće vježbe,
- 4) dopunu postojeće pripremljene vježbe sa ostatkom simulatora,
- 5) da elementi vježbe budu potpuno i tačno definisani,
- 6) da kompletna specifikacija vježbe bude u skladu sa osposobljavanjem kojem je namijenjena,
- 7) sprečavanje da više korisnika vrši ažuriranje baze podataka vježbi,
- 8) mehanizme izmjene, čuvanja i brisanja vježbi.

Dio IV – Sprovođenje osposobljavanja

(1) Organizacija za osposobljavanje, koja koristi simulator, mora da obezbijedi da simulator:

- 1) ima HMI (Human Machine Interface) polaznika osposobljavanja približniji (vjerniji) HMI sistemu uređaja za živi saobraćaj,
- 2) omogućava polaznicima osposobljavanja da rade pojedinačno, kao sektorski tim ili u kombinaciji sektora,
- 3) omogući da učinak svih imitiranih funkcija operativnog sistema bude identičan njihovom učinku u operativnom zadatku,
- 4) ima mogućnost da proizvede simulirani nadzorni odraz i prikazuje izračunatu poziciju vazduhoplova i navigaciju putanje,
- 5) omogući da prikazana pozicija nadzornog odraza odgovara poziciji na kojoj bi vazduhoplov bio otkriven od strane nadzornog uređaja,
- 6) prikazuje simulirane nadzorne objekte u sinhronizaciji sa okretajima simuliranog nadzornog sistema,
- 7) periodično preračunava poziciju vazduhoplova, u slučajevima preklapanja simuliranih nadzornih zona prekrivanja, u odnosu na aktivni nadzorni sistem koji je definisan tokom pripreme vježbe,

8) uzme u obzir sve vrste nadzornih uređaja, kao i njihov domet pri određivanju nadzornog prikaza,

9) uzme u obzir karakteristike nadzornih uređaja (šum, vjerovatnoću detekcije, slijepе zone...) u proračunu nadzornih prikaza,

10) prekida sa prikazom vazduhoplova na kontrolorskoj radnoj poziciji polaznika ospozobljavanja, u slučaju otkaza nadzornog sistema, a zadržavajući prikaz vazduhoplova na pseudo-pilotskoj i supervizorskoj poziciji,

11) omogući da simulirani sistem za obradu podataka o letu - FDPS (Flight Data Processing System), koji je dio simulatora, bude približniji (vjerniji) sistemu uređaja za živi saobraćaj,

12) osigura da se unos, izmjena i aktivacija podataka iz sistema za obradu podataka u letu vrši automatski i ručno od strane polaznika ospozobljavanja/supervizora vježbe ili pomoćnika,

13) osigura da oponašanje funkcije sigurnosnih mreža i data linka bude u skladu sa funkcijama sistema uređaja za živi saobraćaj,

14) na pokazivaču za pseudo-pilota različito prikazuje preuzete letove od drugog pseudo-pilota ili supervizora vježbe, kao i letove koji nijesu preuzeti,

15) prikazuje pseudo-pilotima simuliranu putanju trenutnog leta vazduhoplova i navigacioni status odabranog vazduhoplova,

16) posjeduje navigacione informacije (trajanje leta do tačke javljanja, udaljenost od tačke, kurs, indukovana brzina (IAS), mah broj, itd.) i obavještenja (odraz je aktivan, odraz leti iznad tačke, odraz je sletio, izvještaj poslije polijetanja, itd.) pseudo-pilotima,

17) ima unaprijed definisane kriterijume za prebacivanje IAS/Mach u zavisnosti od postignutog nivoa leta,

18) ažurira pseudo-pilote sa informacijama o aktivnom saobraćaju pod njegovom kontrolom,

19) obezbjeđuje da promjene koje unosi pseudo-piloti mogu biti unijete preko oznake odraza (track label) ili namjenskog menija za unos,

20) obezbjeđuje da pseudo-piloti mogu prenijeti kontrolu nad prihvaćenim letom drugom pseudo-pilotu ili supervizoru,

21) obezbjeđuje informacije pseudo-pilota kada odabrani vazduhoplov dosprijeđe odabrani nivo leta ili tačku,

22) omogućava unos, izmjenu, otkaz i aktivaciju plana leta,

23) omogućava preuzimanje/transfer kontrole nad aktivnim letom,

24) omogućava izmjenu sigurnosnih mreža (Safety Nets funkcija).

(2) Simulator mora da osigura da supervizor:

1) ima kontrolu nad vježbama,

2) ima uvid u sve naredbe pseudo-pilota,

3) preuzme u bilo kojem periodu vježbe vođenje vazduhoplova od jednog ili svih pseudo-pilota,

4) konfiguriše radne pozicije, koje su dodijeljenje vježbom, za pojedinačne uloge tokom ospozobljavanja (izvršna, planerska, pomoćna, pseudo-pilotske, simulirane interne i eksterne pozicije podrške),

5) preuzme ulogu pseudo-pilota i interne/eksterne usluge na određenu radnu poziciju,

6) omogući prenos uloge pseudo-pilota i interne/eksterne podrške na određenu radnu poziciju pseudo-pilota,

7) otpočne, zaustavi, nastavi i prekine vježbu,

8) reprodukuje vježbe ili određeni dio vježbe izvedene do određenog trenutka,

9) zaustavi, nastavi i prekine reprodukciju vježbe,

10) ima odgovarajuće podatke prilikom imitiranja otkaza komponenti sistema i simuliranog eksternog interfejsa.

Dio V – Interna i eksterna funkcija podrške

(1) Simulator mora da posjeduje internu podršku koja će omogućiti:

1) da interni sektori, na kojima ne rade polaznici osposobljavanja, vrše koordinaciju i primopredaju sa sektorom na kojem polaznici osposobljavanja rade,

2) unos planova leta,

3) dopunu/izmjenu planova leta,

4) simulaciju među-sektorske koordinacije i primopredaje,

5) prikaz/izmjenu neaktivnog plana leta.

(2) Simulator mora da posjeduje eksternu podršku koja će omogućiti:

1) koordinaciju i primopredaju sektora na kojem se polaznik osposobljava sa simuliranim ATC jedinicama,

2) unos planova leta,

3) dopunu/izmjenu planova leta,

4) simulaciju među-sektorske koordinacije i primopredaje,

5) prikaz/izmjenu neaktivnog plana leta,

6) rezultate unosa verbalne/telefonske koordinacije za ulazak/izlazak letova,

7) izmjenu parametara koordinacije,

8) zabranu prenosa LAM (Logical Acknowledgement Message) poruka,

9) ponudu i prijem poruka koordinacije za svaki let,

10) imitaciju poruka SBY (Stand-by Message), ACP (Acceptance Message), RJC (Reject Coordination Message), CDN (Coordination Message), MAS (Manual Assumption of Communication Message), HOP (Hand Over Proposal Message), ROF (Request on Frequency Message) i COF (Change of Frequency).

Dio VI – Snimanje, čuvanje i reprodukcija

(1) Simulator mora da obezbijedi:

1) snimanje i reprodukciju svih informacija prikazanih na pokazivaču polaznika osposobljavanja, kao i komunikaciju,

2) reprodukciju od bilo kog trenutka proteklog vremena vježbe,

3) zamrzavanje reprodukcije,

4) ubrzavanje/usporavanje reprodukcije,

5) zaustavljanje reprodukcije u željenom trenutku,

6) pokretanje vježbe u bilo kom trenutku u toku reprodukcije,

7) restartovanje vježbe od trenutka zaustavljanja,

8) čuvanje/arhiviranje simulacije u cilju demonstracije ili za potrebe ispita,

9) snimanje/reprodukcijska verbalnih komunikacija (bez ambijentalnog snimanja), podataka o letu, nadzornih podataka i poruka na sinhronizovanom režimu,

10) mogućnost čuvanja/arhiviranja vježbe na ekterni hard disk,

(2) Simulator može da ima funkciju:

1) generisanja izvještaja o postignutim rezultatima polaznika osposobljavanja na jednoj vježbi,

2) procjenu vježbe, koja obuhvata: broj slijetanja/polijetanja/preleta vazduhoplova, minimalno razdvajanje vazduhoplova, aktiviranje sigurnosnih mreža (Safety Nets) i tehniku vektorisanja,

3) štampanja rezimea postignutog uspjeha polaznika osposobljavanja o procjenama vježbi.

POGLAVLJE 2 – Proceduralni simulator

(1) Proceduralni simulator mora da ispunjava zahtjeve iz Dijela IV tačka 2 Poglavlja 1 ovog Priloga, osim dijela koji se odnosi na internu i eksternu podršku.

(2) Pored zahtjeva iz tačke 1 ovog poglavljja proceduralni simulator mora da omogući:

1) omogući sprovođenje osposobljavanja kontrolora letenja za odgovarajuće ovlašćenje, dodatno i posebno ovlašćenje,

- 2) omogući istovremeno osposobljavanje kontrolora letenja i pomoćnog/planerskog kontrolora letenja,
 - 3) obezbijedi da prateća oprema i softverski alati omoguće samostalan rad kontrolora letenja tokom osposobljavanja,
 - 4) obezbijedi da način rada susjednih ATC jedinica, koliko je moguće, vjerno prikaže realnost sa operativnog stanovišta kontrolora letenja,
 - 5) omogući unos tekućih promjena ATM sistema, kao i promjena u sporazumima sa susjednim ATC jedinicama,
 - 6) bude projektovan i korišćen u samostalnom okruženju, fizički odvojenom od uređaja za živi saobraćaj,
 - 7) obuhvata dovoljan broj kontrolorskih radnih pozicija (izvršnih, planerskih i pomoćnih) za polaznike osposobljavanja i dovoljan broj pseudo-pilotskih radnih pozicija.
 - 8) snimanje i reprodukciju komunikacije,
 - 9) reprodukciju od bilo kog trenutka proteklog vremena vježbe,
 - 10) ubrzavanje/usporavanje reprodukcije,
 - 11) zaustavljanje reprodukcije u željenom trenutku,
 - 12) pokretanje vježbe u bilo kom trenutku u toku reprodukcije,
 - 13) restartovanje vježbe od trenutka zaustavljanja,
 - 14) čuvanje/arhiviranje simulacije/komunikacije u cilju demonstracije ili za potrebe ispita
- i
- 15) snimanje/reprodukacija verbalnih komunikacija (bez ambijentalnog snimanja), podataka o letu i poruka na sinhronizovanom režimu.
- (3) Za sprovođenje pripremnog osposobljavanja (Pre-OJT) i kontinuiranog osposobljavanja, simulator mora da bude približnji (vjerniji) glavnom sistemu za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, uključujući opremu koja se koristi tokom osposobljavanja i odgovarajuće komunikacione sisteme.